

# ETH DIARI


Numerò 68  
Dissabte 27 de març 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prètz: 50 pessetes



## ERA OTAN SEGUÍS BOMBARDANT IOGOSLÀVIA

Era operacion "Fòrça Determinada" de bombardament dera OTAN contra diuèrsi lòcs de Iogoslàvia contunhèc pendent tot eth dia d'ager. Es bombardaments se heren tamb diuèrses onades d'atacs que se concentrèren enes infrastructures militares e tanben sus es efectius militars que son en prumèra linha en Kosòvo, entà sajar d'esuitar era brutau repression que se seguís hènt contra es kosovari. Es atacs, segontes hònts deth Pentagon, an estat es mès intensi des que comencèc era operacion aliada.

## DÈTZ NOTABLES KOSOVARS EXECUTADI D'ENÇÀ QUE COMENCÈREN ES ATACS

A umens dètz personalitats albaneso-kosovares an estat executades extrajudicialment pera policia e grops paramilitars sèrbis en Kosòvo d'ençà qu'era OTAN comencèc es atacs aèris en Iogoslàvia, segontes qu'ager denoncièc eth cap deth govern kosovar en exilh, Bujar Bukoshi.

Era denòncia de Bukoshi se produsís Dempús qu'eth portavotz deth Ministèri alemanh d'Ahers Exteriors, Martin Erdman, revelèsser qu'eth sòn departament auie estat informat dera existéncia d'execucions extrajudiciaus en Kosòvo e era Nauta Comissaria dera ONU entàs Refugiadi (ACNUR) informèssse d'ua matança de vint civius ena vila de Gorden.

Bukoshi, que demore en Bonn d'ençà de 1994, declarèc a EFE qu'eth darrèr cas d'execucion extrajudiciau

confirmat ei eth der avocat e activista des drets umans albaneso-kosovari Bayram Kelmendi, eth cadavre deth quau siguec trobat delànet, tamb es des sòns hilhs, en un petit bosc plaçat entre Pristina e Kosovopolje.

Eth letrat e es sòns hilhs, de 23 e 16 ans d'edat, sigueren arrestadi en çò de sòn era maitiada de dijaus, ores Dempús qu'era OTAN acabèssse era prumèra onada d'atacs en Iogoslàvia, pera policia sèrbia.

Ath delà de Kelmendi e es sòns hilhs, enes darrères 48 ores sigueren trobadi tanben sense vida es còssi deth professor universitari e membre dera Liga Democrática de Kosòvo (LDK), Latif Beqirsha, enes entorns de Mitrovica, atau com es deth sergent Bujar Hima, era sua hemna e es sòns dus hilhs, toti cauinadi laguens dera

sua casa, ena vila de Jakova.

### Testimònies arremassadi pera ACNUR

D'auta costat, en Ginebra, era ACNUR a rebut testimònies que parlen dera matança de vint civius en mans de forces sèrbies ena localitat kosovara de Gorden. Era portaveu d'ACNUR, Judith Kumin, didec ager a EFE que quauquier refugiadi vengudi tò Albània dera localitat de Gorden denoncièren deuant deth personau d'aquera organacion umanitària es assassinats de dijaus passat.

Kumin expliquèc que dijaus arribèc en Albània un grop de 174 refugiadi vengudi de Gorden e que racondèren com forces sèrbies auien atacat eth pòble e desseparat es òmes des hemnes e dera mai-nadèra.

## GUÈRRA EN IOGOSLÀVIA (Contunhe darrèr)

## EDITORIAU

### ETH PAÍS A DE BESONH ES MIELHORS

Mès d'un viatge auem entenut a díder ath sindic Barrera que cau fomentar eth senté-se orgulhós d'estèr aranés. Er avandarrèr còp ac entenerem en ua trobada qu'eth sindic avec tamb un grop d'estudiants que hègen ua jornada reivindicatiua. Eth darrèr còp deuant de quauquier periodistes en acte de signatura entre administracions des dus costats dera frontèra entà potenciar un metòde pedagogic occitan.

Tostemp ei bon encoratjar es ciutadans deth païs entà que creiguen tamb era sua gent, era sua istòria e es sòns valors prohonds. Mès, que vò díder senté-se orgulhós d'estèr aranés? Eth sindic Barrera ac illustre dera següenta manèra, en tot comentàc as joeni estudiants: "Ja veiratz que quan sigatz dehòra deth païs e digatz qu'ètz aranesi, que ben e satisfets vos trobaratz". Nosati mos demandauem: Què les passarà? Dilhèu ua vena mistica les aumplirà de gò?

Perqué, a veir: èster aranés, com èster catalan o espanhòu o francés, a ues connotacions sentimentals mès basades non ena mistica senon en ues actituds e caràcterístiques collectives comunes que, d'ua faïçon voluntària se potencien, s'articulen e s'exprimissen com ua identitat singulara. Dit d'ua auta manèra: eth pòble aranés existís, se vò existir coma comunitat diferenciada, pera foncionament collectiu deth dia-a-dia.

Què passe quan un país com Aran, en sòn conjunt, deserte dera lengua, dera sua cultura, des suas institucions e encaira non sap se un aranés ei espanhòu, catalan, occitan, gascon o francès?

Totes es comunitats, e Aran non n'ei cap era excepcion, a es sòn lidèrs d'opinion;

d'aguesti quauqu'uns hèn politica e son enquarradi e an carnet de quauquier partit. Donques ben, aguesti lidèrs, e sostot se son cargues elèctres, n'an era obligacion d'armar moralement eth païs, mès qu'aguest bagatge d'airines moraus non s'an de basar ena abstraccion senon en objectius e accions vedibles entà que toti ac entenguen e se i involucren.

Senté-se orgulhós d'estèr aranés qu'ei voler saber era lengua aranesa. Senté-se orgulhós d'estèr aranés ei voler participar activament entà assolidar eth païs coma nacion. Senté-se orgulhós d'estèr aranés qu'ei potenciar er equilibri sociau e economic d'Aran entath benestar collectiu des nòsti conciutadans. Senté-se orgulhós d'estèr aranés ei propiciar eth clima e es condicions entà qu'es nauvengudi de dehòra se senten deth païs. Senté-se orgulhós d'estèr aranés tanben vò díder potenciar Aran com un referent morau, tant entàs de laguens com entàs de dehòra.

Tot açò se hè? Tot açò se potencie? O auem ua classe politica de vòl garièr quan Aran se merite ua classe politica de vòl d'agla? A on son es nòsti mielhors òmes e hemnes -siguen deth color politic quin sigue- capables de liderar era nòsta patria aranesa?

Perque non i a cap de doble que les auem de besonh. En un moment en quau toti es partits premanissen es suas listes electoraus, cau clamar e forçar entà qu'era nòsta mielhor gent se volgue involocar ena politica e ena foncion publica. Simplament perque les auem de besonh entà senté-mos ORGULHOSI COMA ARANESI -tamb majuscula e sense cap de complèxe.

## JA SON 30 ES VICTIMES EN ENCÈNDI DETH TUNÈL DETH MONT BLANC

Dus dies Dempús encara non s'arturat er encèndi en tunèl deth Mont Blanc. Eth numèro de mòrts ja puge a trenta e eth bilanç non ei pas definitiu. Er encèndi s'emprincipièc dimèrcles passat en un camion bèlga, per rasons que se desconeishen e bloquèc totaument eth tunèl, d'11,5 quilomètres de longada, qu'amasse França tamb Itàlia en tot traueissar es Aups. Era prefectura dera Nauta Savòia a hèt saber que non ei un bilanç de victimas oficiau. Enquia ara s'an descubrit onze cadavres e se cre que non i a cap de supervivent.

Eth hlamatge encara non a estat completament escudit e rèsten es "darrèri huecs de combustion" en miei deth tunèl. Delàger ath maitin es pompièrs francesi e soissi entrèren en tunèl pera costat italian. Eth sòn objectiu ère "sajar d'arténher hèr baishar era temperatura intèrna per miei de sistèmes d'umidificaciò". Era nauta temperatura qu'a estat un des factors, tamb eth hum, qu'a retardat eth procès de rescat. Eth tet deth tunèl s'a esbauissat, er asfalt ère delit e es temperatures aquiu laguens son encara de lèu 1.000° C. Aguest encèndi ei era dusau catastròfa recenta ena region de Chamonix, Dempús des lauegi des Aups.

D'auta costat, aguesta tragèdia a desvelhat era preocupacion pera manca de seguretat des tunèls en nòste país. En repòrt tad açò, eth sindic d'Aran, Carlos Barrera, a denonciat era falta de seguretat deth tunèl de Vielha-Alfonso XIII, en tot díder que s'er accident auessèt passat en aguest, es consequéncies auessen estat es madeishes qu'en des Aups.

**G**ran otèl de quate estèles. Era cramba a prètz d'òr. Mòquetas e tapissis impressionants. Un senhor també un vestit de mariscu sovietic aparque eth coche. Era recepcionista parle ueit idiomes o mès. Cafeteria impecable. Miei *scotch* tres mil. Eth cap de barra un *adonis* italian. Fautuls de pèth. Tauletes d'arraitz de noguèr.

Cramba de trenta metres quadrats. Enguardes fantastiques entà sai pas quina catedrau. Decoracion modèrna e cara. Mòblebar espectacolós. Lhet *enorme*. Curbelhet de Hidalgo & Sons. Mòbles de ceridèr. Cagires de dessenh. Deth parquet non cau ne parlà-ne. Enlumenacion calida e indirecta.

Arriba era ora dera vertat; ueit menutes en tot sajar de trobar coma fonciona eth *monomando* e quin estranh artilugi cau tocar; vint menutes mès entà arribar a ua temperatura normau; tres menutes cercant eth telefon; sies menutes entà trobar era

pression corriècta e, ara fin, entrant ena docha.

Era prumèra escaudada servís tà cambiar era pèth d'un braç e d'un tròc de cama. Manipuli eth *monomando* alemanh d'acèr inoxidable e... suspresa: era aigua ei gelada; mè quèn dues falanges d'un dit dera man e un pè se me met blanc: orror! Ara pròpliu *monomandada* què eth telefon deth supòrt de dessenh e era aigua ges borint entara cara; perdi per un moment era vision d'un uelh e me hè plan mau ua aurelha; rechueili eth telefon maudit e era aigua -ara heireda- que va entà...

Perqué rediables es otèls non an ua docha normau a temperatura normau e tamb ues shetes normaus?

Perqué cau èster enginnaire aeronautic entà poder dochà-se sense subersauti?


Reaument ei un tèma apassionant estudiar es diuèrsi

'modelèts' de crambes de banh que i a per aguesti mons. Coma mès luxós ei er otèl, mès complicat qu'e dochà-se. Arrés non met ua taula tamb dues pautes. Donques perqué meten ua docha tamb ua soleta sheta? O ben, perqué non ei facil penjar eth telefon dera docha en un simple supòrt en lòc d'auter de cercar desesperadament ce quin artilugi de dessenh servís entà tier aquerò que rage!

En fin, creigui que me comenci a hèr gran... Quauque dia explicare coma descurbi qu'es lums dera cramba s'alugauen tamb ua tarja e de quina manèra ac calie hèr entà que non s'a-mortessent. Mès qu'aguesta istòria serà plan mès longa e dramatica.

**Miquel Campà**

## ES QUINZE PAÏSI COMUNITARIS ARIBEN A UN ACÒRD SUS ES PRESSUPÒSTI



**A**n estat convèrses maratonianes, mès es Quinze ac an artentut. Supòsen cambis radicau-s enes finances entath periòde 2000-2006, mès er acòrd obtiengut pes caps d'Estat o de govern dera UE consistís, fondamentaument, ena introduccion de quauques modificacions en compromís soscrit eth passat 11 de març en Brussèlles pes ministres d'Agricultura. Eth capitol agricòla dera Agenda 2000 siguec emparat per toti es Estats membres, França includida. Es quinze caps d'Estat an barrat atau dus dies de negociacion sus era reforma des finances comunitàries e des politiques agricòla e regionau. Es caps d'Estat o govern dera UE refusèren, en un acòrd artentut de maitiada, un **retalh progressiu des ajudes tara renda des agricultors** comunitàris, encara que decidiren préner d'autes mesures entà congelar era despensa en periòde 2000-2006. Era **rebaixa des ajudes**, idia prebotjada en un principi per França e Reine Unit, siguec refusada per ua part des Estats membres, Espanha entre aguesti. Es governanti, qu'artentheren a barrar era Agenda 2000, s'oposèren a diuèrsi modèus d'amendriment des ajudes en coius erbacis e vacum, tamb es quaus s'estauviaue lèu 6.000 millions d'èuros. Er acòrd artentut prevé, totun, ua **estabilisacion de la despensa agricòla en 40.500**

millions d'èuros annaus (mès un 2% d'inflacion ar an), encara qu'eth capitol de desenvolapament rurau compdarà tamb ua dotacion desseparada de 14.000 milions d'èuros entà tot eth periòde. Entà esvitar que se despasse er objectiu de congelacion dera despensa, era Comission Europèa e eth Consell de Ministres dera UE poderien decidir sus era marcha mesures adicionaus. Era Comission presentarà un informe en 2002 sus era evolucion dera despensa agricòla qu'incluirà, s'ei de besonh, prepauses sus d'autes iniciatives entà retalhà-la.

Era **reforma dera lèit**, que ja auie estat ajornada pes titulars d'Agricultura enquiat 2003, siguec adiada de nau enquiat 2005. Espanha dèc supòrt deth començament ad aguesta iniciativa perque non afècte a un acreishement en 550.000 tones dera sua quòta de produccion qu'obtienguec er 11 de març. D'autre biais, eth prètz d'intervencion de **cereals** siguec amendrit un 15% en dus ans (un 7,5% cada an), en lòc deth 20% previst pes titulars d'Agricultura, un cambi que permetrà amermar es ajudes compensatòries as productors. Era decision prevé, ath delà, era possibilitat de calar en tresau an d'aplicacion dera reforma un nau retalh en prètz d'intervencion des cereals, mès depenrà dera evolucion deth mercat.

A demana d'Espanha, se mantenguec era ajuda compensatòria fixada pes ministres d'Agricultura entath sector deth virasolei, pr'amor qu'ua baishada auesse empejorat eth fort retalh deth 25% decidit en Brussèlles. Deuant es demandes de França e Espanha, es Quinze demanèren ara Comission Europèa que prebotgessa, laguens deth coitius d'**oleaginoses** (virasolei, en Espanha), es accions de besonh en cas que s'observèsse un pejorament important deth coitius as dus ans dera reforma. Entà pr'amor de contentar **Portugau**, er unic Estat **membre** se prononcièt formaument en contra deth acòrd de Brussèlles, es Quinze declarèren eth besonh de melhorar es hons que receben es productors portuguesi entath desenvolapament rurau. Tanben decidiren duplicar era superficia de horment dur que se beneficie en aqueth país des ajudes comunitàries (de 59.000 a 118.000 ectares). Eth compromís includís, delà d'açò -a demanda de França e Irlanda-, un aforment des mesures d'**intervencion des excedents en sector vacum** en cassi de crisis grèus e autrege a França era possibilitat de balhar ajudes nacionaus entara nomenada prima "Erodes" (sacrifici doriu de vedèths).

### COM AFÈCTE AR ESTAT ESPANHÒU?


**Contribucion:** Er Estat receberà mès de çò que da ath pressupòst dera UE. Era sobra neta positiva serà de 49.693 milions d'èuros (8.268.219 bilions de pessetes) entath periòde 2000-2006 (6.839 milions annaus d'èuros, o 1.137.913 bilions de pessetes), deuant des 43.228 milions d'èuros (7.192.534 bilions de pessetes) de sobra neta positiva qu'auec en periòde 1993-1999. Totun açò, s'amendrirà enquia 47.784 milions (7.950.588 bilions de pessetes), perque Espanha contribuirà a finançar era ampliaciò dera Union entar Èst tamb 1.806 milions d'èuros (300.493.116 milions de pessetes). Aguestes chifres supòsen un augment des sòs que recep Espanha dera UE d'un 10,8% en repòrt ath periòde 1993-1999 (664 milions d'èuros o 110.480.304 milions de pessetes).

**Agricultura:** Espanha receberà 34.915 milions d'èuros (5.809.367 bilions de pessetes) entà tot eth periòde, çò que supòse 1.786 milions mès qu'en darrèr periòde (297.165.396 milions de pessetes), a rason de 4.988 milions de mejana annau (829.933.368 milions de pessetes).

**Hons estructuraus e de cohesion:** Er Estat espanhòu receberà en aguesti sèt ans uns 57.115 milions d'èuros (9.503.136 bilions de pessetes), 8.159 milions annaus (1.357.543 bilions de pessetes). Aguesta chifra aumentarà enquias 58.723 milions (9.770.685 bilions de pessetes) se s'includissen es ajudes tath desenvolapament rurau, qu'ara se pressupòsten laguens deth capitol agricòla. Laguens d'aguesta categoria, es ajudes regionaus des hons estructuraus pujaràn a 45.955 milions d'èuros (7.646.268 bilions de pessetes), un 4,9% mès qu'en periòde actuau. Eth hons de cohesion suposarà 11.160 milions d'èuros (1.856.867 bilions de pessetes), deuant des 10.289 milions d'èuros (1.711.945 bilions de pessetes) que recebec en periòde 1993-1999, çò que supòse un creishement deth 8,5%.

## GUÈRRA EN IOGOSLÀVIA (Contunhacion)

### ERA ONU REFUSE ER ARRÈST IMMEDIAT DES ATACS A IOGOSLÀVIA



**D**otze des quinze membres deth Consell de Seguretat dera ONU an votat en contra dera prepausa russa que demanaue un arrèst immediat des atacs a Logoslàvia e eth recomençament urgent des negociations.

Eth projecte solet recebec 3 vòts a favor (Rússia, China e Namíbia) e 12 en contra, per çò que non obtenguec eth minim des 9 vòts de besonh entara sus aprobadon ne eth vet des tres membres permanents en contra: EEUU, Reine Unit e França.

### ETH CONGRÈS ESPANHÒU EMPARE MAJORITÀRIAMENT ATH GOVERN E ARA OTAN

**T**ot i es grops parlamentaris, exceptat Izquierda Unida, empren ager ath Govèrn e ara Aliança Atlantica ena sua decision d'atacar Logoslàvia com era unica manèra d'empedegar era repression en Kosòvo.

Eth ministre de Defensa, Eduardo Serra, se presentèt deuant dera Comission deth Congrès, en ua session convocada tamb caractèr d'urgència, entà explicar era participacion d'Espanha enes atacs aliadi tà Logoslàvia, e en acabar soslinhèc que çò de mès important dera session siguec recuélher er "plan gran emparament" dera Cambra.

Editor e director: Joan-Ramon Colomines-Companys.  
e-mail: jcjc@apdo.com

Informatica e dessenh: Marc Colomines i Nadal.

Equip de correctors: Xavier Gutierrez.

Equip comercial: Ramon Agullo i Teixidor.

Impression: Xerox's Document Center 220 ST d'ETH DIARI  
Habda: 1000 exemplars.  
en Viella.

Editor ETH DIARI  
Família Colomines  
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA  
Avda Europa des Pirineus (Val d'Aran)  
Carrer Doctor Manel Vidal  
(Darrer edifici d'eth can del Espitaü)  
locat num. 5  
25530 Viella-Val d'Aran  
Telefon: 973641772  
Fax: 973640871  
E-mail vivenciaranesa@ctv.es